



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO LAPENG YA (HL)

PAMPIRI YA 1 (P1)

PUDUNGWANA 2009

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 70

Memorandamo ona o e na le maqephe a 7.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1****TEMA YA 1**

- 1.1 Ka mora boikwetliso ba Dispringbok. ✓ (1)
- 1.2 Homela ✓ (1)
- 1.3 Ke ho kgothalletsa babadi ho ba le moya wa poelano kapa ho kgothalletsa babadi ho ba le lerato la papadi ya rugby kapa ho phahamisa dibapadi tsa Dispringbok. ✓✓ (2)
- 1.4 O ne a ilo kgothatsa le ho tshehetsa sehlopha/Batho ba be le moya wa poelano ho tshehetsa le ho kgothatsa sehlopha sa Dispringbok. ✓✓ (2)
- 1.5 Tema e bua ka hore motho ha a ne a le moo Silvermine, o ne a bona Table Mountain/... fatelana makwatsi mane Cape Town hlohleng ya Kapa (Cape Peninsula). ✓ (1)
- 1.6 1.6.1 Ho tla ba hobe/ho tla dubeha/ho tla ba moferefere. ✓✓ (2)
- 1.6.2 Re a le tshehetsa/Ho ba thusa. ✓✓ (2)
- 1.7 E ne e le mohopolo feela ✓ hobane o ne a se na bonnete ba ho re dihlopha tse ding di tla bapala jwang. ✓✓ (3)
- 1.8 Di tsosa moya wa poulelo le wa ho tsotella dihlopha (batho) tsohle ka hara naha. ✓ Tema e bontsha ka moo moporesidente a ileng a kgathalla sehlopha seo boholo e neng e le sa Makgowa a se bontsha hore ke karolo ya naha le sona. ✓✓ (3)
- 1.9 E, di a e ama ✓. Ho bolelwa hore Dispringbok e ne e le sehlopha sa Makgowa feela ntle le motho e motsho a le mong to, naheng eo boholo ba baahi e leng batho ba batsho. ✓✓ (3)

[20]

TEMA YA 2

- 1.10 Ke ba ha Clover/Danone ✓ (1)
- 1.11 Ya strawberry ✓ (1)
- 1.12 Di fapana ka boholo ✓✓ le mmala
ka sebopeho ✓✓
Kgetha e le nngwe feela (2)
- 1.13 E ka letsohong le letshehadi/E ka letsohong le letona. ✓ (1)
Bonyane ba yona bo etsa hore e nkehe ha bobebe./E kgolo mme moreki a ka
nwa Yogi Sip e ngata ho feta e ka letsohong le letshehadi. ✓✓ (2)
Sebopeho sa yona se bonahalang se kgahleha, se kgema le dinako. ✓✓ (2)
- 1.14 Ho kgothalletsa bareki ho reka sehlahiswa sena. ✓ (1)
[10]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO**POTSO YA 2****Mehopolo e lebelletsweng**

Thabo o ne a jele koto mohla nyewe e pakeng tsa hae le mosadi wa hae Maleshwane. Maleshwane le bana ba ne ba apare diaparo tse tswapohileng. Thabo o ne a shebuwe hampe ke batho bohle ba neng ba le ka lekgotleng la dinyewe. Maleshwane o ile a bolella lekgotla hore Thabo o lonya ha a rekele bana dijo. Mekomishenara o ile a re bopaki boo Maleshwane a faneng ka bona ke ba nnete. Mekomishenara o ile a diha nyewe. Thabo o lokela ho lefa diranta tse lekgolo ka kgwedi.

(Palo ya mantswe = 91)

Kabo ya matshwao: 1. Matshwao a dintlha tse supileng
 2. Tshebediso ya puo

Kotlo bakeng sa diphoso:

- Kgutsufatso e fetang ka mantswe a 5, e se tswela pele ho tshwauwa ho hang;
- Kgutsufatso e kgutshwane empa e fupere dintlha tse hlokehang e tshwauwe, mme mohlalobuwa a se nehwe kotlo;
- Tshebediso ya puo e nang le diphoso (tshebediso e fosahetseng ya puo, ya mopeleto le ya matshwao a puo) ho fokotswe matshwao ka tsela ena:

diphoso tse 0 – 4	> ho se nkuwe matshwao
diphoso tse 5 – 10	> ho fokotswe letshwao le 1
diphoso tse 11 – 15	> ho fokotswe matshwao a 2
diphoso tse 16 le ho feta	> ho fokotswe matshwao a 3

- Bakeng sa ho qotsa le ho sebedisa **dipolelo tse feletseng** jwalo ka ha di le jwalo ho tswa temeng, mohlalobuwa a fokoletswe matshwaong ohle ao a a fumaneng ka tsela ena:

dipolelo tse 0 – 3	> ho se nkuwe matshwao
dipolelo tse 4 – 5	> ho fokotswe letshwao le 1
dipolelo tse 6 – 7	> ho fokotswe matshwao a 2

- Ho fokotswe letshwao le 1 matshwaong ohle ao mohlalobuwa a a fumaneng (dintlheng tse supileng le puo) bakeng sa ha a sa bontsha palo ya mantswe kapa ha palo ya mantswe e fosahetse.

ELA HLOKO:

Mohlalobuwa a se ngole dikgutsufatso tsa mantswe ntle le haeba dikgutsufatso tseo di ne di hlahisitswe temeng. Maemong a jwalo, kgutsufatso e balwe jwalo ka lentšwe le feletseng. Mohlala wa palo ya mantswe:

	Polelo			Palo ya matswe
SESOTHO	<i>Ke</i>	<i>a</i>	<i>tsamaya</i>	3

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: THUTAPUO LE TSHEBEDISO YA PUO**POTSO YA 3**

- 3.1 Lehloyo $\sqrt{}$ ho bonahala lehloyo e le lona le renang dipakeng tsa batho bana. $\sqrt{}$ (2)
- 3.2 3.2.1 Lerato le fokolang le moyafala hang ha le fihla **mohoding** o teteaneng. $\sqrt{}$ (1)
- 3.2.2 Taba eo ha e fihla **ho moruti** ya hla ya baka pherakano e kgolo. $\sqrt{}$ (1)
- 3.3 3.3.1 Bohlanya le bokako **di thibelwa** ke melao e metjha naheng ena. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.3.2 Ke lenyalo lefe le tjetjhiswang anthe mohlankana ke eo **o kwenehetswe** ke morwetsana. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.4 3.4.1 Karohano $>$ Ho bonahala ho na le karohano dipakeng tsa Lucie le Rasello. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.4.2 Kgoeletso $>$ Kgoeletso e etswa makgetlo pele ho lenyalo la baratani. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.5 3.5.1 Boitlamo le dikano tseleng ya lerato **ha se** ntho tse fetang jwalo ka mohodi fela. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.5.2 Ha se lengolo le kopang moruti hore a mpe a busetse lenyalo la Lucie le Rasello morao. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.6 Mookgo $>$ Rasello o lla ka ntshi mme mookgo ha o tswe. $\sqrt{\sqrt{}}$ (2)
- 3.7 Moruti o amohetse lengolo $\sqrt{}$ le mo kopang $\sqrt{}$ hore a mpe a busetse lenyalo la Rasello le Lucie morao. $\sqrt{\sqrt{}}$

KAPA

- Moruti o amohetse lengolo $\sqrt{}$ le kopang $\sqrt{}$ hore a mpe a busetse lenyalo la Rasello le Lucie morao. $\sqrt{\sqrt{}}$ (4)

- 3.8 3.8.1 Ha e le Rasello yena o hlalosa hore o ntse a ithatela Lucie.√ (1)
- 3.8.2 Ho bolelwa hore baratani bao bobedi ba arohane, ha ho sa okgelanwa mollo.√ (1)
- 3.9 3.9.1 Lucie a mpe a kgutlise maikutlo tabeng ena hle.√√ (2)
- 3.9.2 Lelapa la boLucie la hla la ngola lengolo kapele. √√ (2)
- 3.10 Motho a bolella √ (ntate) moruti hore jwale ena (eo) taba e ba emisa dihlooho. √ (2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 30

MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 70